



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2013
MPHATO WA 2 SEPEDI LELEME LA GAE
MEMORANTAMO

MEPUTSO: 30

Memorantamo wo o na le matlakala a 3.

GO SE ABJE MEPUTSO YA SERIPA.

| DIPOTŠIŠO | DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO | MEPUTSO | PALOMOKA | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------|---------------------|--|--------------------------|-----|------------------|-----|---|---|
| 1.1 | D ✓ | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1.2 | sešupanako ✓ (ela mopeleto hloko) | 1 | | | | | | | | | |
| 1.3 | C ✓ | 1 | | | | | | | | | |
| 2. | <table border="1"> <tr> <td>Thabo o rata morutiši wa gagwe.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thabo o ya sekolong</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thabo o na le paesekele.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thabo ke mogale.</td> <td>X ✓</td> </tr> </table> | Thabo o rata morutiši wa gagwe. | | Thabo o ya sekolong | | Thabo o na le paesekele. | | Thabo ke mogale. | X ✓ | 1 | 1 |
| Thabo o rata morutiši wa gagwe. | | | | | | | | | | | |
| Thabo o ya sekolong | | | | | | | | | | | |
| Thabo o na le paesekele. | | | | | | | | | | | |
| Thabo ke mogale. | X ✓ | | | | | | | | | | |
| 3. | <table border="1"> <tr> <td>Morutiši wa gagwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boraditimamollo</td> <td>X ✓</td> </tr> <tr> <td>Mmago Thabo</td> <td></td> </tr> </table> | Morutiši wa gagwe | | Bana | | Boraditimamollo | X ✓ | Mmago Thabo | | 1 | 1 |
| Morutiši wa gagwe | | | | | | | | | | | |
| Bana | | | | | | | | | | | |
| Boraditimamollo | X ✓ | | | | | | | | | | |
| Mmago Thabo | | | | | | | | | | | |
| 4. | sekolong ✓ (hlokomologa mopeleto) | 1 | 1 | | | | | | | | |

| DIPOTŠIŠO | DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO | | MEPUTSO | PALOMOKA | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 5. | <table border="1" data-bbox="354 289 976 590"> <tr> <td data-bbox="354 289 862 363">O bone muši sekolong sa gagwe.</td> <td data-bbox="867 289 976 363">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 369 862 443">Morutiši o founetše boraditimamollo.</td> <td data-bbox="867 369 976 443">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 449 862 522">Thabo o be a ya lebenkeleng.</td> <td data-bbox="867 449 976 522">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 529 862 590">O ile a botša morutiši wa gagwe..</td> <td data-bbox="867 529 976 590">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="354 611 773 646">Moputso go tatelano ya maleba.</p> | O bone muši sekolong sa gagwe. | 2 | Morutiši o founetše boraditimamollo. | 4 | Thabo o be a ya lebenkeleng. | 1 | O ile a botša morutiši wa gagwe.. | 3 | 1 | 1 |
| O bone muši sekolong sa gagwe. | 2 | | | | | | | | | | |
| Morutiši o founetše boraditimamollo. | 4 | | | | | | | | | | |
| Thabo o be a ya lebenkeleng. | 1 | | | | | | | | | | |
| O ile a botša morutiši wa gagwe.. | 3 | | | | | | | | | | |
| 6. | <table border="1" data-bbox="354 695 1013 940"> <tr> <td data-bbox="354 695 919 758">Thabo o be a nametše paesekele.</td> <td data-bbox="924 695 1013 758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 764 919 827">Keiti e be e notletšwe.</td> <td data-bbox="924 764 1013 827"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 833 919 896">Thabo o ile a thoma go tšhoga.</td> <td data-bbox="924 833 1013 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 903 919 940">Go be go na le moya.</td> <td data-bbox="924 903 1013 940">X</td> </tr> </table> | Thabo o be a nametše paesekele. | | Keiti e be e notletšwe. | | Thabo o ile a thoma go tšhoga. | | Go be go na le moya. | X | 1 | 1 |
| Thabo o be a nametše paesekele. | | | | | | | | | | | |
| Keiti e be e notletšwe. | | | | | | | | | | | |
| Thabo o ile a thoma go tšhoga. | | | | | | | | | | | |
| Go be go na le moya. | X | | | | | | | | | | |
| 7. | <table border="1" data-bbox="354 1031 976 1356"> <tr> <td data-bbox="354 1031 862 1115">Ba bone gore ke mogale.</td> <td data-bbox="867 1031 976 1115">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1121 862 1194">O be a swanetše go ya lebenkeleng.</td> <td data-bbox="867 1121 976 1194"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1201 862 1274">O kgopetše go namela.</td> <td data-bbox="867 1201 976 1274"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="354 1281 862 1356">O be a sa rate go sepela.</td> <td data-bbox="867 1281 976 1356"></td> </tr> </table> | Ba bone gore ke mogale. | X | O be a swanetše go ya lebenkeleng. | | O kgopetše go namela. | | O be a sa rate go sepela. | | 1 | 1 |
| Ba bone gore ke mogale. | X | | | | | | | | | | |
| O be a swanetše go ya lebenkeleng. | | | | | | | | | | | |
| O kgopetše go namela. | | | | | | | | | | | |
| O be a sa rate go sepela. | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Amogela karabo ye nngwe le ye nngwe ya maleba. ✓ (hlokomologa mopeleto) | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 8.2 | Karabo ye nngwe le ye nngwe ye e sepelelanago le kotsi ya mollo. ✓ (hlokomologa mopeleto) | 1 | | | | | | | | | |
| 9. | B ✓ | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10. | leswiswi ✓ (hlokomologa mopeleto) | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 11.1 | B ✓ | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 11.2 | C ✓ | 1 | | | | | | | | | |

| DIPOTŠIŠO | DIKARABO TŠE DI LETETŠWEGO | | MEPUTSO | PALOMOKA |
|-----------|---|------------------------|-----------------|-----------|
| 12.1 | Mošupologo ✓ | (hlokomologa mopeleto) | 1 | 3 |
| 12.2 | Laboraro ✓ | (hlokomologa mopeleto) | 1 | |
| 12.3 | Labone ✓ | (hlokomologa mopeleto) | 1 | |
| 13. | A ✓ | | 1 | 1 |
| 14.1 | Maabane Thabo o hlwekišitše phapoši ya gagwe. ✓ | (hlokomologa mopeleto) | 1 | 2 |
| 14.2 | Gosasa setimamollo se tla tima mollo. ✓ | | 1 | |
| 15.1 | ✓ Thabo o rata sekolo sa gagwe. ✓ | | 2 | 3 |
| 15.2 | “Jase yaka e kae?” gwa botšiša rasetimamollo. ✓ | | 1 | |
| 16. | gagwe ✓ | (ela mopeleto hloko) | 1 | 1 |
| 17 | Šomiša Ruburiki | | | 5 |
| | | | Palomoka | 30 |

| MOKGWA | TLHALOŠO | MEPUTSO |
|---|---|---------|
| Diteng (3 meputso) | O kopolotše ditaello/lentšu goba sekafoko goba lefoko leo le sa felelago. | 0 |
| | O ngwadile lefoko le 1 goba 2 ao a sa sepelelanego le hlogo ya taba. | 1 |
| | O ngwadile lefoko le 1 goba 4 ao a sa sepelelanago le hlogo ya taba. | 2 |
| | O ngwadile mafoko a 5 – 8 a go kwagala ebile a sepelelana le hlogo ya taba. | 3 |
| Polelo le maswaodikga (2 meputso) | O na le diphošo tša polelo le maswao tše 10 goba go feta fao. | 0 |
| | O na le diphošo tša polelo le tša maswaodikga tše 5–9. | 1 |
| | O na le diphošo tša polelo le tša maswaodikga tše 0 – 4. | 2 |
| Se e le mopeleto hloko ge mafoko a kwešišega. | | |